

KONVENCIJA O NAJGORIM OBLICIMA DJEČIJEG RADA 1999 (Br. 182)

Član 1

Svaka Članica Međunarodne organizacije rada obavezuje se da odmah predzme mjere kako bi obezbijedila zabranu i eliminaciju najgorih oblika dječijeg rada.

Član 2

Za potrebe ove konvencije, izraz “dijete” primjenjuje se na sva lica mlađa od 18 godina.

Član 3

Za potrebe ove konvencije, izraz “najgori oblici dječijeg rada” odnosi se na:

- (a) sve vidove ropstva i prakse koja je slična ropstvu, kao što je prodaja i trafiking djece, dužničko ropstvo i kmetstvo (vazalni odnos), uključujući prinudno ili prisilno regrutovanje djece za upotrebu u oružanim sukobima;
- (b) upotrebu, nabavljanje i nudjenje djece za prostituciju, za proizvodnju pornografije ili za pornografske nastupe;
- (c) upotrebu, nabavljanje i nudjenje djece za nezakonite aktivnosti, posebno za proizvodnju i krijumčarenje i prodaju droga kako je definisano u odgovarajućim međunarodnim sporazumima.
- (d) Rad koji, po svojoj prirodi ili okolnostima u kojima se odvija, najverovatnije može da naškodi zdravlju, bezbjednosti i moralu djece.

Član 4

1. Vrste rada na koje se odnosi član 2 (d) biće definisane nacionalnim zakonima ili propisima ili od strane nadležnog organa vlasti, nakon konsultacije sa zainteresovanim organizacijama poslodavaca i radnika, uz uzimanje u obzir relevantnih međunarodnih standarda, posebno stavova 3 i 4 Preporuke o najgorim oblicima dječijeg rada, 1999.

2. Nadležni organ vlasti će, nakon konsultacije sa zainteresovanim organizacijama poslodavaca i radnika, identifikovati gdje tako definisane vrste rada postoje.

3. Lista svih vrsta rada utvrđenih saglasno stavu 1 ovog člana periodično će se ispitivati i revidirati prema potrebi, u dogovoru sa zainteresovanim reprezentativnim organizacijama poslodavaca i radnika.

Član 5

Svaka Članica obavezuje se da, nakon dogovora sa organizacijama poslodavaca i radnika, uspostave ili naimenuju odgovarajuće mehanizme za praćenje implementacije odredaba kojima se sprovodi ova konvencija.

Član 6

1. Svaka Članica će osmisliti i implementirati akcione programe za eliminaciju najgorih oblika dječijeg rada kao obaveze koja je prioritetna.

2. Ovi akcioni programi biće osmišljeni i implementirani u dogovoru sa relevantnim vladinim institucijama i organizacijama poslodavaca i radnika, uzimajući u obzir zainteresovane grupe kako je propisano.

Član 7

1. Svaka Članica se obavezuje da preduzima neophodne korake kako bi obezbijedila efikasnu implementaciju i sprovođenje odredaba kojima se ova konvencija primjenjuje uključujući i odredbu i primjenu kaznenih mjera ili, prema propisima, ostalih sankcija.

2. Svaka Članica se obavezuje da, imajući u vidu značaj koje obrazovanje ima u eliminisanju dječijeg rada, preduzima efikasne i rokovima definisane mjere za:

- (a) sprječavanje uključivanja i angažovanja djece u najgorim oblicima dječijeg rada;
- (b) obezbjeđivanje neophodne i direktne pomoći za sklanjanje djece od najgorih oblika dječijeg rada i za njihovu rehabilitaciju i integrisanje u društvo;
- (c) obezbjeđivanje pristupa besplatnom osnovnom obrazovanju, i , gdje je moguće i odgovarajuće, stručnom osposobljavanju, za svu djecu koja su sklonjena od najgorih oblika dječijeg rada;
- (d) identifikovanje i dopiranje do djece koja su izložena specijalnom riziku; i
- (e) uzimanje u obzir specijalnih situacija u kojima se mogu i nalaze djevojčice.

3. Svaka Članica naimenovaće nadležni organ vlasti koji će biti zadužen za implementaciju odredaba kojima se sprovodi ova konvencija.

Član 8

Članice se obavezuju da preduzimaju odgovarajuće korake kako bi jedna drugoj pomogle da se sprovedu odredbe ove konvencije kroz osnaženu međunarodnu saradnju i/ili pomoć uključujući i podršku za društveni i privredni razvoj, programe iskorjenjivanja siromaštva i obrazovanje za sve (univerzalno).

Član 9

Službena ratifikovanja ove konvencije dostavljaju se generalnom direktoru Međunarodnog biroa koji će ih registrovati.